



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

**PROGRAM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA
PODRUČJE NACIONALNOG PARKA „BIOGRADSKA GORA“
ZA PERIOD 2025-2029. GODINE**

Januar, 2025. godine

Na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23) i člana 23 Zakona o nacionalnim parkovima ("Službeni list CG", br. br. 82/20, 86/22, 4/23) Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, donosi

**PROGRAM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA PODRUČJE
NP „BIOGRADSKA GORA“ ZA PERIOD 2025-2029**

I

Programom objekata privremenog karaktera za područje NP "Biogradska gora" za period 2025-2029. godine se utvrđuju i određuju pravila kojim se identificuju područja/lokacije (zone) sa načinom korišćenja lokacija i načinom postavljanja objekata privremenog karaktera.

II

Program se odnosi na period 2025 do 2029. godine.

III

Program sadrži lokacije (zone) i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata (kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata).

IV

Program se sastoji od grafičkog i tekstualnog dijela.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine



Broj: 04-332/24-7976/29
Podgorica, 22.01.2025. godine

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Programa sadržan je u odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i člana 23 Zakona o Nacionalnim parkovima ("Službeni list CG", br. 82/20, 86/22 i 4/23).

Program objekata privremenog karaktera za područje NP "Biogradska gora" odnosi se na područje definisano članom 8 Zakona o Nacionalnim parkovima i obuhvata granice ovog nacionalnog parka, tj. dijelove teritorija opština: Kolašin, Mojkovac, Bearne i Andrijevica.

Načela zaštite prostora NP „Biogradska gora“ definisana su Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br. 82/20, 86/22 i 4/23), Zakonom o Nacionalnim parkovima i Prostornim planom posebne namjene "Bjelasica i Komovi" i Prostornim planom posebne namjene "NP Biogradska gora" („Službeni list CG“, broj 04/11), a kojim su propisani uslovi za zaštitu i korišćenje prostora.

Programom se utvrđuju privremene lokacije (zone) na kojima se, do njihovog privođenja planskoj namjeni, mogu postavljati objekti privremenog karaktera, određuju se vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata kao i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, saglasno članovima 115 i 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Programom se predviđaju objekti privremenog karaktera, a u cilju obezbjeđenja kvalitetnih sadržaja na području nacionalnog parka.

U cilju ostvarivanja planskih i programske opredjeljenja na zaštiti, uređenju i korišćenju područja nacionalnog parka, pri izradi ovog Plana, poštovane su smjernice koje treba da obezbijede:

1. Apsolutnu zaštitu zona i lokaliteta na kojima se ne može dozvoliti postavljanje objekata privremenog karaktera u I zoni zaštite NP „Biogradska gora“.
2. U što većoj mjeri tipizaciju objekata privremenog karaktera i njihovih sadržaja.
3. Kod utvrđivanja urbanističkih uslova za postavljanje objekata privremenog karaktera voditi računa da se ovi objekti, po pravilu i u zavisnosti od ambijenta, konfiguracije terena i meteoroloških uslova izrađuju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list CG", br. 43/18, 76/18, 76/19, 9/24 i 28/24)
4. Kod utvrđivanja urbanističkih uslova, imati u vidu sanitarni aspekt i uslove koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća.
5. Da bespravno sagrađeni objekti ili objekti dograđeni mimo odobrene projektne dokumentacije ne mogu biti predmet Programa objekata privremenog karaktera.
6. Da se u neposrednoj blizini stalnih objekata određene namjene ne može predvidjeti postavljanje objekata privremenog karaktera sa istom namjenom, odnosno obavljanje iste djelatnosti.
7. Da se u posebno zaštićenim prirodnim područjima kao i u okviru zaštićene okoline ne mogu predvidjeti one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja.
8. Da se novi privremeni objekti ne smiju postavljati u zaštićenim prirodnim i kulturno istorijskim područjima i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, bez prethodne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9. Da se na lokacijama u neposrednoj blizini hotela kategorije 4* ili 5* ne predviđa postavljanje privremenih objekata koji svojim izgledom ili funkcionalanjem mogu ugroziti reprezentativnost i komfor visoke kategorije smještaja.

10. Prilikom utvrđivanja urbanističkih uslova za projektovanje, da se obezbijedi pristup licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Službeni list CG", br. 48/13 i 44/15).

**PROGRAM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA
PODRUČJE NP „BIOGRADSKA GORA“
2025-2029**

S A D R Ž A J :

1. POLAZNI KONCEPT PROGRAMA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

2. IDENTIFIKACIJA ZONA

2.1 NACIONALNI PARK BIOGRADSKA GORA

2.1.1 Podaci o prirodnim vrijednostima područja

2.1.2 Podaci o ustanovljenim režimima, zonama i mjerama zaštite i korišćena prirodnih resursa i dobara

2.1.3 Ekološki značajno područje

3. OPŠTE SMJERNICE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA

4. MJERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA UNUTAR USPOSTAVLJENIH ZONA (REŽIMA) ZAŠTITE

4.1 Smjernice i uslovi zaštite prirode

4.2 Propisane mjere u zaštićenim prirodnim dobrima

5. POPIS LOKACIJA

1. POLAZNI KONCEPT PROGRAMA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

Cilj koncepta programa objekata privremenog karaktera je sadržan u zaštiti prirodne baštine, zaštite pejzaža i zaštiti kulturnih dobara, a koje čine izuzetne vrijednosti NP Biogradska gora.

Kod zaštite prirodne baštine potrebno je:

- Uspostaviti sveobuhvatnu zaštitu prirodnih vrijednosti;
- Spriječavati zahvate i djelatnosti čije posljedice su degradacija i smanjenje raznovrsnosti biljnog i životinjskog svijeta;
- U svrhu bioraznolikosti sačuvati što gušću mrežu očuvanih biotopa;
- U okviru vodenih staništa sačuvati dio postojećih trava, šumaraka, prirodnih potoka i drugih vrijednih vodenih staništa;
- Pri priključenju na infrastrukturu i prilikom obezbijeđenja potrebnog broja parking mjesta izbjegavati postavljanje objekata na ključnim staništima;
- Umanjiti posljedice postavljanja i gradnje.

U okviru zaštite pejzaža, potrebno je:

- Očuvati i naglasiti identitet pojedinih područja (ambijente i pejzaže velike prirodne vrijednosti, predjele sa visokim stepenom prirodnosti; predjeli sa visokim stepenom identiteta);
- U okviru postavljanja privremenih objekata, prvenstveno planirati zaštitu područja i planirati ga u skladu sa: karakterom naselja, područja sa naglašenim značenjem kulturnog pejzaža, područja većeg značaja za zaštitu prirode, područja prirodnih biotopa.

Kod zaštite kulturnih dobara:

- Osiguranje uslova za zaštitu kulturne baštine;
- Uraditi evaluaciju dobara graditeljske baštine kroz sistem vrednovanja i kategorizacije;
- Izrada konzervatorske dokumentacije za naselja registrovana kao istorijske urbanističke cjeline;
- Očuvati posebno vrijedne dijelove ruralnih cjelina.

Jedan od polaznih osnova izrade ovog Programa su i važeća postojeća prostorno planska dokumentacija, odnosno pod postojećim stanjem, osim stanja na terenu, podrazumjeva se i sva dokumentacija koja definiše ovaj prostor. S tim u vezi, osim principa koji su navedeni u obrazloženju ovog plana, uzeto je u obzir da je na prostoru NP Biogradska gora važeća sljedeća prostorno planska dokumentacija:

PPPN Bjelasica – Komovi.

2. IDENTIFIKACIJA ZONA

2.1 NACIONALNI PARK BIOGRADSKA GORA

Planina Bjelasica sa NP Biogradska gora predstavlja jedinstvenu biogeografsku i ekološku cjelinu, u kojoj je izvornost prirode, sa izuzetnim genetskim, specijskim i ekosistemskim diverzitetom sačuvana do danas.

Dominantno obilježje Nacionalnog parka su šumski ekosistemi, ali ga čine i ekosistemi gorskih mezofilnih livada i pašnjaka na silikatima i na krečnjacima, planinske vrištine, rudine, pukotine stijena, kao i vodeni ekosistemi sa bogatom, algoflorom glacijalnih jezera.

2.1.1. Podaci o prirodnim vrijednostima područja

Podaci o prirodnim vrijednostima Područja

Najznačajnija prirodna vrijednost parka je prašumski rezervat u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice, površine 1600 ha. Prepuštena spontanom razvoju, prašuma predstavlja jedinstven primjer evolucije različitih šumskih zajednica. Karakteristike ovog šumskog ekosistema su raznovrsnost i mješovitost vrsta šumskog drveća, spontanost svih razvojnih faza, stabla velike starosti i gorostanskih dimenzija, izvale i dubeća stabla kao staništa različitim vrstama živog svijeta.

U prašumskom rezervatu evidentirane su sljedeći tipovi šumskih zajednica:

- zajednica bukve i planinskog javora (*Fageto-Aceretum visianii*)
- zajednica bukve i kosice (*Asyneumo-Fagetum moesiaceae*)
- zajednica jele i bukve (*Abieto-Fagetum moesiaceae*)
- zajednica bukve i maljenice koja povezuje bukove sa jelovim šumama (*Elimo-Fagetum moesiaceae*)
- zajednica bukve i češljike (*Seslerio-Fagetum moesiaceae*)
- zajednica javora i jasena (*Aceri-Fraxinetum montenegrinum*).

Bogatstvo i raznovrsnost flore, ekosistemski diverzitet, kao i mozaičan raspored vegetacijskih jedinica, prepoznatljiva su karakteristika Bjelasice. Imajući u vidu značajnu brojnost vrsta (utvrđeno je između 1200 i 1400 biljnih taksona), područje je identifikovano kao jedno od tzv. biocentara diverziteta vaskularne flore Crne Gore. U visokoplaninskoj flori Bjelasice prisutan je veliki broj endemičnih i zaštićenih vrsta kao što su: crna trava (*Bruckenthalia spiculifolia*), pjegava lincura (*Gentiana punctata*), lincura (*Gentiana lutea subsp. symphyandra*), tisa (*Taxus baccata*), jablan (*Troilus europaeus*), grčki luk (*Allium phthioticum*), balkanska masnica (*Pinguicula balcanica*), Lakušićev karanfil (*Dianthus nitidus subsp. lakusicii*), alpski zvjezdan (*Aster alpinus*), alpski kotrljan (*Eryngium alpinum* – nalazi se na Anexu II Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 92/43/EEC), alpska crvotočina (*Lycopodium alpinum*), vrste orhideja (*Orchidaceae*), munika (*Pinus heldreichii*), molika (*Pinus peuce*), grčki javor (*Acer heldreichii*) i dr.

Kako detaljna floristička istraživanja područja Nacionalnog parka Biogradska gora nisu vršena, ne raspolaze se egzaktnim podatkom o broju biljnih taksona. Na osnovu pregledane literature i terenskih istraživanja utvrđeno je prisustvo oko 1092 taksona (vrsta i podvrsta), ali ovaj broj nije konačan.

Od izdvojenih 47 taksona koji se nalaze na nacionalnim i pomenutim međunarodnim listama zaštićenih vrsta (tabela 16, strana 36), 21 takson se takođe nalazi i na IUCN crvenoj listi. Dodatnih 206 taksona se nalazi na IUCN crvenoj listi, od koji je 196 ocenjeno kao najmanja briga (least concern) – to su taksoni koji su široko rasprostranjeni sa stabilnim populacijama i koji nisu ugroženi, za 8 taksona nema dovoljno podataka (data deficient), dok su 2 taksona ocenjena kao skoro ugrožena (near threatened) i to su *Fraxinus excelsior L.* i *Pulsatila vulgaris Mill* (u obzir su uzete ocene na nivou čitave Evrope).

Nacionalnom legislativom je zaštićen 41 takson. Tri taksona se nalaze na ANNEX-ima II i IV Habitat Direktive – *Eryngium alpinum L.*, *Dianthus nitidus Waldst. & Kit. subsp. nitidus* i *Tozzia alpina subsp. carpathica (Wolł.) Pawł.*, tri taksona se nalaze na ANNEX-u V Habitat Direktive – *Arnica montana L.*, *Galanthus nivalis L.* i *Gentiana lutea L. subsp. *sympyandra* (Murb.) Hayek*, a osamnaest na CITES listi: *Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase*, *Cephalanthera damasonium*

(Mill.) Druce, *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó, *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Schult., *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Epipogium aphyllum* Sw., *Galanthus nivalis* L., *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., *Gymnadenia frivaldii* Hampe ex Griseb., *Neotinea ustulata* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., *Nigritella nigra* (L.) Rchb., *Orchis mascula* (L.) L., *Platanthera bifolia* (L.) Rich., *Spiranthes spiralis* (L.) K. Koch i *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb. (Tabela 16).

Na području Nacionalnog parka Biogradska gora, sa Anexa I Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 92/43/EEC) registrovani su sljedeći tipovi staništa:

1. 3130 Obale oligotrofnih do mezotrofnih stajaćih voda sa amfibijskom vegetacijom *Litorelletea uniflorae* ili *Isoeto-Nanojuncetea*
2. 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode sa dnom obraslim harama (*Chara* sp.)
3. 3150 Prirodne eutrofne vode sa vegetacijom *Magnopotamion* i *Hydrocharition*
4. 3220 Šljunkovite obale planinskih rijeka obrasle zeljastom vegetacijom
5. 3240 Obale planinskih rijeka obrasle sivom vrbom (*Salix eleagnos*)
6. 4060 Alpijske i borealne vrištine
7. *4070 Klekovina bora (*Pinus mugo*) i dlakave alpske ruže *Rhododendron hirsutum*
8. 4080 Subarktičke i alpijsko-borealne sastojine planinskih vrba (*Salix* sp.)
9. 5130 Formacije kleke (*Juniperus communis*) u vrištinama ili karbonatnim travnjacima
10. 6150 Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci
11. 6170 Alpijski i subalpijski karbonatni travnjaci
12. 6210 Poluprirodni suvi travnjaci sa facijecima žbunjaka (*Festuco-Brometalia*)
13. *6230 Vrstama bogati travnjaci tvrdače (*Nardus stricta*)
14. 6430 Hidrofilne visoke zeleni on nizina i gorskog do alpijskog pojasa
15. 6450 Sjeverne borealne aluvijalne livade
16. 6520 Gorske livade košanice
17. 7140 Prelazne tresave
18. *7220 Izvori sa formacijama sedre (*Cratoneurion*)
19. 7230 Alkalne tresave
20. 8110 Silikatni planinski i alpijski sipari (*Androsacetalia alpinae*)
21. 8140 Istočnomediterski sipari
22. 8210 Krečnjacke stijene sa hazmofitskom vegetacijom
23. 8220 Silikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom
24. 8230 Silikatne krhotine
25. 9110 Acidofilne bukove šume (*Luzulo-Fagetum*)
26. 91K0 Ilirske bukove šume (*Aremonio-Fagion*)
27. *9180 Reliktne šume velikih nagiba i klisura (*Tilio-Acerion*)
28. 9410 Acidofilne planinske šume smrče (*Vaccinio-Piceetea*)
29. 95A0 Šume munike i molike visokih oromediteranskih planina

Istražena fauna insekata već pokazuje izrazitu vrijednost u smislu visokog procenta zakonom zaštićenih vrsta. Na području su prisutni predstavnici skoro svih grupa insekata koji se nalaze na teritoriji Crne Gore. Najbrojniji su predstavnici Diptera, Coleoptera, Orthoptera, Homoptera, Heteroptera, Collembola i Megaloptera, dok entamofauna vodenih ekosistema ima značaja u ribljoj ishrani.

Zaštićene vrste gmizavaca u na prostoru parka su između ostalih: barska kornjača (*Emys orbicularis*), sljepić (*Anguis fragilis*), zidni gušter (*Lacerta muralis*), planinski gušter (*Lacerta vivipara*), sivi gušter (*Lacerta agilis*), barska bjelouška (*Natrix natrix*), rječna bjelouška (*Natrix tessellatus*), i smuk (*Coluber longissimus*).

U Biogradskom jezeru egzistiraju tri autohtone vrste riba: potočna pastrmka (*Salmo labrax m. fario*), gaovica (*Plioxyinus phoxinus*) i peš (*Cottus gobio*).

Ptice visoko planinskih kamenjara, litica i stijena su između ostalih: (*Aquila chrysaetos*) suri orao, (*Apus apus*) crna čiopa, (*Corvus corax*) gavran, (*Pyrrhocorax graculus*) žutokljuna galica, (*Montifringilla nivalis*) planinski popic i dr.

Od krupne divljači koja se ovde nastanjuje može se izdvojiti srna, kao autohtona šumska vrsta, divlja svinja i jelen, koji je alohtona – unesena vrsta. Visokoplaninska zona je i stanište najplemenitije divljači – divokozе. Od značaja je fauna sitnih šumskih glodara (rodovi *Apodemus*, *Dolomys* i *Crocidura*), koje čine veoma važnu kariku između vegetacije, insekata i grabljivica.

2.1.2. Podaci o ustanovljenim režimima, zonama i mjerama zaštite i korišćenja prirodnih resursa i dobara

Na području Nacionalnog parka Biogradska Gora utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena (Grafik 1).

Zona (režim) zaštite prvog (I) stepena

To je prašumski rezervat, u slivu Biogradske rijeke, Biogradskog jezera i Jezerštice, koji je kao temeljni fenomen Nacionalnog parka, zakonom dobio status strogo zaštićenog rezervata. Granica prašumskog rezervata dijelom se poklapa sa granicama Nacionalnog parka, dijelom sa vododjelnicama pomenutog sliva i Tare a na najvećem dijelu slijedi gornju granicu šumske vegetacije rezervata, jasno prepoznatljivu u odnosu na susjedne pašnjačke površine. Dio zone u području Kraljeva Kola, ispod željezničke pruge, isključuje se iz granica ovog stepena zaštite.


Zona (režim) zaštite drugog (II) stepena

Ovoj zoni pripadaju svi predjeli Nacionalnog parka van prešumskog rezervata, odnosno tri prostrane travnate površine visoko planinskih pašnjaka, sa velikim brojem rijetkih i endemičnih florističkih elemenata, zaštićene šume bora krivulja i tise na gornjoj granici šumske vegetacije, zaštićene prirodne šume u dolini Tare i na padinama okrenutim ka dolinama Jelovice i Suvodola, lednička jezera, cirkovi i valovi, planinski vrhovi visoki preko 2000 mm i druge geomorfološke tvorevine, te veći broj staništa rijetke i endemične faune. Zona povezuje sve prirodne znamenitosti i rijetkosti prostora Nacionalnog parka u jedinstvenu cjelinu, služeći pri tom i kao glavna zaštita prašumskog rezervata od spoljnih uticaja, s obzirom da obuhvata značajan dio površine sliva Biogradske rijeke.

Osnovni cilj zaštite prirodnih vrijednosti je optimalno održavanje ekoloških procesa u čitavoj zoni.

Zona (režim) zaštite trećeg (III) stepena

U okviru I i II zone zaštite formirana je III zona zaštite koja obuhvata predjele izmjenjene izvorne, prirodne sredine, sa karakteristikama od interesa za područje Bjelasice, ali i značajnim ambijentalno-pejzažnim i estetskim vrijednostima prostora od posebnog značaja za područje Nacionalnog parka.



Grafik 1. NP Biogradska Gora sa utvrđenim režimima zaštite

2.1.3. Ekološki značajna područja

Od NATURA 2000 staništa, na području Bjelasice je prisutno petnaest habitata. Dominantni su habitati sa bukvom, dok su sa nacionalnog aspekta posebno značajni habitati sa molikom i munikom.

EMERALD sajt

EMERALD mreža je Evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa zemljama koje nisu članice EU. U zemljama kandidatima za EU, Emerald mreža predstavlja pripremu za direktni doprinos implementacije programa Natura 2000. Izdvajanje (identifikacija) EMERALD područja u Crnoj Gori sprovedeno je kroz projekat, Ustanovljavanje EMERALD mreže područja od posebnog interesa za Evropu u Srbiji i Crnoj Gori.

Bjelasica pripada EMERALD mreži za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa.

IPA područje

Program važnih biljnih staništa (IPA programme) obezbeđuje okvir za primjenu Cilja 5, Globalne strategije o očuvanju biljaka po Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (*Target 5 of the Convention on Biological Diversity's Global Strategy for Plant Conservation*). IPA predstavlja referencu za određivanje onih područja značajnih za biljne vrste, gdje je moguće ostvariti najviši stepen zaštite, na osnovu postojećih zakonskih odredbi.

Važna staništa za biljke je područje NP Biogradska gora.

Rezervat biosfere - slivno područje rijeke Tare je na Listi rezervata biosfere od 1977. godine, u okviru M&B programa.

Bukova prašuma u okviru nacionalnog parka nominovana je za dobro svjetske prirodne baštine UNESCO. Ukupna površina koja je predložena za UNESCO zaštitu, iznosi 2304 ha (390.81 ha i 1,913.48 ha) sa užom zaštitnom zonom od 401.91 ha i širom zaštitnom zonom (P buffer) od 3231 ha, što ukupno iznosi 3633 ha.

Zaštita prostora podrazumijeva aktivno sprovodenje politika i smjernica ratifikovanih Konvencija, Protokola i Sporazuma, a to su:

- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine,
- Konvencija o biološkoj raznovrsnosti,
- Kartagena Protokol o biološkoj raznovrsnosti,
- Pariska konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine,
- Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleđa,
- Konvencija za zaštitu arhitektonskog nasleđa Evrope,
- Konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturnog nasljeđa za društvo,
- Konvencija o zaštiti evropskih divljači i prirodnih staništa (Bernska konvencija),
- Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija),
- Evropska Konvencija o predjelima,
- Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama flore i faune (CITES Konvencija),
- Sporazum o zaštiti afričko-evroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA),
- Sporazum o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS).

3. OPŠTE SMJERNICE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA

Na osnovu Zakonske regulative, planske dokumentacije, Plana upravljanja zaštićnim područjem, baze podataka o ekološkoj mreži, baze podataka o biodiverzitetu i ostalih relevantnih dokumentata, utvrđuju se sljedeće smjernice i uslovi zaštite prirode za izradu Programa objekata privremenog karaktera na području NP Biogradska gora.

Posebne mjere zaštite prirode unutar uspostavljenog režima zaštite I (prvog) stepena - strogi režim zaštite, sprovodi se na zaštićenom području ili njegovom dijelu sa neznatno izmijenjenim osobinama staništa izuzetnog ekološkog značaja, kojim se omogućavaju prirodni biološki procesi, očuvanje integriteta staništa i životnih zajednica, uključujući izuzetno vrijedna kulturna dobra. (član 31. Zakona o zaštiti prirode "Službeni list CG", broj 54/16).

U zoni zaštite I stepena:

- je zabranjeno korišćenje prirodnih resursa i izgradnja objekata,
- mogu se vršiti naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa (monitoring) ograničenog karaktera,
- dozvoljene su posjete u obrazovne svrhe u ograničenom obimu,
- sprovode se zaštitne, sanacione i druge neophodne mjere u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojave biljnih i životinjskih bolesti i prenamnožavanja štetočina.

Posebne mjere zaštite unutar uspostavljenog režima zaštite II (drugog) stepena - aktivni režim zaštite

U zoni zaštite II stepena:

- se mogu sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unaprjeđenja zaštićenog područja,
- vršiti kontrolisano korišćenje prirodnih resursa, bez posljedica po primarne vrijednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obilježja predjela i objekata geonasljeđa.

U zoni zaštite III stepena, u okviru režima održivog korišćenja:

- se mogu sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unaprjeđenja zaštićenog područja,
- razvijati naselja i prateća infrastruktura u mjeri u kojoj se ne izaziva narušavanje osnovnih vrijednosti područja,
- vršiti radovi na uređenju objekata kulturno-istorijskog nasljeđa i tradicionalne gradnje,
- sprovoditi očuvanja tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva,
- selektivno i ograničeno koristiti prirodni resursi.

4. MJERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA UNUTAR USPOSTAVLJENIH ZONA (REŽIMA) ZAŠTITE

4.1. Smjernice i uslovi zaštite prirode

Na osnovu Zakonske regulative, planske dokumentacije, Studija zaštite, planova upravljanja zaštićenim područjima, baze podataka o ekološkoj mreži, baze podataka o biodiverzitetu I ostalih relevantnih dokumenata, utvrđuju se **sljedeće smjernice i uslovi zaštite prirode:**

- Prilikom utvrđivanja lokacije (pozicije) privremenih objekata, treba uzeti u obzir reviziju granice i režima zaštite Nacionalnog parka Biogradska gora iz marta 2023 godine,
- Privremeni objekti na lokalitetu Biogradsko jezero koji nijesu u funkciji upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom treba da budu u funkciji samo do isteka roka o zakupu prostora,
- Privremeni objekti treba da budu isključivo montažno – demontažnog karaktera, što obezbjeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekata, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata,
- Za postavljanje objekata privremenog karaktera nije dozvoljeno krčenje šume, čista sječa i sječa pojedinačnih stabala,
- Treba obezbijediti strogu zaštitu lokaliteta i područja prema utvrđenim režimima zaštite (prema Studiji revizije iz 2023 godine) u kojima nije dozvoljena izgradnja objekata (Zakon o zaštiti prirode, Plan upravljanja za Nacionalni park "Biogradska Gora"), te stoga ni postavljanje objekata privremenog karaktera u režimu I i II stepena zaštite,
- Treba obezbijediti zaštitu prirodnih vrijednosti (stroga zaštita prostora sa staništima endemičnih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta) i ostalih elemenata životne sredine (prekomjerna buka, štetna isparenja, zagađenje, stvaranje opasnog otpada i sl.)
- U zonama posebne zaštite prirodnog i kulturnoistorijskog nasljeđa, što podrazumijeva i zaštićenu okolinu kulturnih dobara, ne mogu se predvidjeti djelatnosti i objekti koji mogu narušiti njihovu posebnost,
- Treba obezbijediti sprovođenje svih zakonom propisanih obaveza u cilju sanacije i revitalizacije vizuelno degradiranog prostora,
- Identifikovati i sanirati prostore nelegalnih deponija,
- Vizuelni identitet planiranih objekata mora da odgovara specifičnom prostornom kontekstu,

- Obezbijediti uslove za upravljanje komunalnim otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom i lokalnim normativnim aktima, a upravljanje ambalažnim, opasnim i ostalim vrstama otpada konkretnog tehnološkog postupka u skladu sa važećom zakonskom regulativom,
- Obavezne su mjere tehničke i biološke zaštite od buke, u skladu sa uslovima za tihe zone i ostale akustične zone, a u postupku tehničkog pregleda mora se utvrditi ispunjenost uslova i mjera zaštite od buke odnosno zvučne zaštite,
- Primijeniti odgovarajuća tehnička rješenja pri osvetljavanju javnih površina u skladu sa funkcijom lokacije i potrebama zaštićenog prostora. Izvore svjetlosti usmjeriti ka tlu uz minimalno osvjetljenje,
- Zabraniti korišćenje jakih svetlosnih izvora (reklamni rotirajući reflektori, laseri i sl.) usmjerenih ka nebu,
- Radi zaštite od požara, pored urbanističkih, potrebno je primjenjivati i građevinsko-tehničke mjere zaštite od požara u skladu sa propisima o izgradnji objekata, propisima i mjerama zaštite od požara. Neophodno je pribaviti saglasnost nadležnog organa na predviđene mjere zaštite od požara,
- Stabilnost i funkcionalnost objekata treba u potpunosti da bude obezbijeđena i dokumentovana. Veličina objekta mora biti u skladu sa važećim propisima i normativima za djelatnosti koje će se obavljati u objektu. Realizacijom savremenih koncepata novog pristupa usklađenih sa prirodnim, kulturnim i lokalnim specifičnostima, privremene objekte arhitektonski i oblikovno uklopiti u neposredno okruženje,
- Predvidjeti korišćenje solarne energije primjenom raznih vrsta pasivnih solarnih sistema (u kojima objekat predstavlja prijemnik koji zahvata i čuva najveći dio energije) i aktivnih solarnih sistema (koji zahvataju energiju instalisanjem posebne opreme).
- Planiranim objektima obezbijediti pristup osobama sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, br 48/13 i 33/14).
- Program privremenih objekata se donosi po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave, organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine (Član 116. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20)
- Radnje, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenim područjima, koje ne podliježu procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima ("Službeni list CG", br. 20/07, 47/13, 53/14 i 37/18), zatim ocjeni prihvatljivosti, i koje nijesu utvrđene planom upravljanja, mogu se vršiti na osnovu dozvole Organa uprave (čl. 40 Zakona o zaštiti prirode, "Službeni list CG", broj 54/16), prema utvrđenoj proceduri.

4.2. Propisane mjere u zaštićenim prirodnim dobrima

Propisane mjere u zaštićenim prirodnim dobrima, preuzimaju se sa ciljem njihove zaštite i ukupne revitalizacije (definisane Planovima – upravljanja) i sprovode se izradom godišnjih Programa upravljanja.

Sve aktivnosti na sprovođenju zaštite i unaprjeđenja zaštićenog prirodnog dobra podrazumijeva multidisciplinarni pristup u jedinstvenom tretiranju značajnih bioekoloških vrijednosti, pejzažnom oblikovanju prostora i zaštiti spomeničkog nasljeđa i sprovode se Opštim mjerama zaštite i unaprjeđenja vrijednosti Nacionalnog parka kroz:

- ✓ zaštitu i očuvanje biološke raznovrsnosti kao i njihovo ukupno unaprjeđenje,
- ✓ zaštitu i očuvanje kulturno-istorijskih i memorijalnih vrijednosti zaštićenih područja
- ✓ zaštitu i očuvanje postojećih površina NP,
- ✓ održivi nivo posjećenost uz edukaciju i promociju.

Mjere zaštite prirode se obezbjeđuju:

- Upravljačkim intervencijama koje će omogućiti revitalizaciju degradiranih staništa i njihovo unaprjeđenje,
- Primjenom aktivnih mjera na održivom korišćenju,
- Edukacijom korisnika prostora na kojima su planirani privremeni objekti,
- Prostorno i sezonski ograničenom korišćenju resursa,
- Uspostavljenjem monitoringa endemičnih, reliktnih i zaštićenih vrsta na području pod zaštitom
- Naučno – istraživačkim radom.

Imajući u vidu da je područje Nacionalnog parka Biogradska Gora predmet nominacije za UNESCO-vu listu, u kontinuitetu se sprovode aktivnosti u cilju ispunjavanja neophodnih uslova za dopunu nominacije područja. Izvještaj o procjeni IUCN-a, potvrđuje da je lokalitet bukovih šuma izvanredne univerzalne vrijednosti (OUV), i predlaže konkretne korake za ispunjavanje Izvještajem definisanih zahtjeva kao što je spajanje nominovanih dijelova „Biogradska Gora 1“ i „Biogradska Gora 2“, i novo **zoniranje Nacionalnog parka Biogradska Gora (što je već urađeno u martu 2023. godine) i revidira trenutne propise, posebno Prostorni plan posebne namjene za Nacionalni park Biogradska Gora, te pripremi Plan razvoja turizma na ovom području**, kako bi ih uskladili sa zaštitom lokaliteta bukovih šuma izvanredne univerzalne vrijednosti.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu vrši se za projekte za koje:

- je obavezna izrada elaborata procjene uticaja;
- se može zahtijevati izrada elaborata.

Podnositelj zahtjeva je dužan da za svaki pojedinačni Programom predviđeni objekat koji je prostorno lociran u neposrednoj blizini nepokretnog kulturnog dobra (bafer zoni) pribavi konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladne i izložbene vitrine, konzervatori, aparati...).

Podnositelj zahtjeva dužan je da u skladu sa članom 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) pribavi saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladne i izložbene vitrine, konzervatori, aparati...).

Ako se prilikom izvođenja radova nađe na nalaze od arheološkog značaja odnosno geonaslijeda, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, br.49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24), odnosno članom 70 Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br. 54/16, 18/19 i 84/24)

Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati sljedeće propise:

- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 40-13, 56/13, 2/17, 49/19 i 100/24),
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14),
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15)
- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, br. 59/15 i 39/16)
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14) i
- Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetskim poljima („Službeni list Crne Gore“, broj 6/15).

Osim toga napominjemo da u Urbanističko-tehničkim uslovima naročito treba naglasiti da je potrebno voditi računa o sljedećem:

- Kod gradnje novih infrastrukturnih objekata i rekonstrukcije postojećih posebnu pažnju obratiti na zaštitu postojeće elektronske komunikacione infrastrukture;
- Potrebno je da se uvijek obezbijede koridori za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih saobraćajnica;
- Gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora se izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima;
- Elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema trebalo bi da se grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu i unaprijeđenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora, odnosno treba da bude obezbijeden pristup i nesmetano održavanje iste tokom čitavog vijeka trajanja;
- Kod gradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih treba obavezno obezbijediti zaštitu postojećih elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. S tim u vezi, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na svom sajtu objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture (<http://geoportal.ekip.me/>);
- U slučaju da se trasa kanalizacije za potrebe elektronske komunikacione infrastrukture poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti;
- U svrhu eliminisanja mogućeg mehaničkog i hemijskog oštećenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i ukrštanja sa ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih minimalnih odstojanja.

NAPOMENA:

Digitalni katastarski plan na kojem je urađen predmetni Program dobijen je od Uprave za nekretnine Crne Gore, dok je ortofoto preuzet sa geoportal-a.

Privremene strukture/objekti su rađeni u razmjeri koja približno prikazuje stvarne površine na predmetnim lokacijama. Objekti su raspoređeni u okviru lokacija samo orijentaciono.

Na osnovu ovako definisanih mikrolokacija, utvrđeno je kojim zonama zaštite pripadaju planirani objekti.

5. POPIS LOKACIJA

Opština Kolašin

- Državno zemljište


Opština Berane

- Državno zemljište

OPŠTINA KOLAŠIN

KO Rovačko Trebaljevo

državno zemljište

Lokacija 1 – opšte informacije		JPNPCG		
Osnovne informacije				
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo			
Katastarske parcela/parcele	KP 32, 33, 36/1			
Zona NP i stepen zaštite	II zona po PPPN / II zona RSZ			
Dodatne informacije				
Površina lokacije	26374 m ²			
Namjena	<p><i>Privremeni objekti namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo:</i> 1.1 kamp <i>Privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu:</i> 1.2 mobilni sanitarni blok x2 1.3 bioprečišćivač 1.4 tank za vodu</p>			
Napomena:	Objekat 1.1 postoji na lokaciji			
Orto - foto snimak lokacije				
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekti 1.1 Kamp 1.2 Mobilni sanitarni blok 1.3 Bioprečišćivač 1.4 Tank za vodu 				
Prelomne tačke lokacije br. 1 sa koordinatama				
	br.tačke/koordinate	X	Y	
	1.	7384042.76	4753280.24	

	2.	7384063.04	4753228.57
	3.	7384063.16	4753348.45
	4.	7384066.64	4753232.94
	5.	7384071.27	4753237.09
	6.	7384077.49	4753239.65
	7.	7384081.49	4753239.81
	8.	7384086.36	4753238.62
	9.	7384091.16	4753235.39
	10.	7384095.07	4753231.08
	11.	7384100.52	4753223.98
	12.	7384105.95	4753391.04
	13.	7384106.10	4753215.07
	14.	7384106.98	4753392.03
	15.	7384109.70	4753211.56
	16.	7384111.02	4753387.31
	17.	7384113.69	4753209.17
	18.	7384115.46	4753381.44
	19.	7384117.21	4753207.90
	20.	7384119.59	4753375.58
	21.	7384121.52	4753208.46
	22.	7384126.87	4753210.13
	23.	7384129.69	4753208.89
	24.	7384130.19	4753202.19
	25.	7384130.37	4753213.96
	26.	7384131.17	4753198.70
	27.	7384134.28	4753195.11
	28.	7384136.64	4753365.83
	29.	7384138.27	4753191.52
	30.	7384141.09	4753364.96
	31.	7384146.09	4753365.36
	32.	7384148.87	4753184.05
	33.	7384150.69	4753366.71
	34.	7384152.67	4753181.62
	35.	7384154.50	4753369.72
	36.	7384156.08	4753180.65
	37.	7384157.44	4753374.00
	38.	7384159.29	4753181.62
	39.	7384160.38	4753384.31
	40.	7384161.78	4753186.06
	41.	7384162.44	4753394.62
	42.	7384162.56	4753189.84
	43.	7384163.80	4753201.01
	44.	7384165.94	4753210.80
	45.	7384167.19	4753410.77
	46.	7384168.16	4753220.03
	47.	7384171.03	4753420.09
	48.	7384172.51	4753232.55
	49.	7384177.54	4753430.16
	50.	7384178.32	4753246.34

	51.	7384180.35	4753257.29
	52.	7384182.10	4753268.74
	53.	7384183.49	4753439.05
	54.	7384184.24	4753277.00
	55.	7384186.58	4753289.23
	56.	7384188.04	4753299.89
	57.	7384189.31	4753305.72
	58.	7384190.57	4753312.22
	59.	7384191.66	4753449.47
	60.	7384192.69	4753322.47
	61.	7384194.14	4753327.81
	62.	7384196.26	4753452.98
	63.	7384197.16	4753336.74
	64.	7384201.80	4753347.39
	65.	7384203.00	4753455.63
	66.	7384203.74	4753353.60
	67.	7384205.59	4753360.69
	68.	7384206.97	4753391.16
	69.	7384207.05	4753367.78
	70.	7384207.15	4753384.67
	71.	7384207.25	4753375.64
	72.	7384207.94	4753399.12
	73.	7384210.08	4753404.07
	74.	7384212.70	4753406.89
	75.	7384215.24	4753459.36
	76.	7384217.76	4753411.74
	77.	7384219.74	4753459.89
	78.	7384222.48	4753413.98
	79.	7384227.65	4753460.30
	80.	7384229.67	4753416.21
	81.	7384232.97	4753460.95
	82.	7384238.82	4753462.49
	83.	7384241.23	4753418.74
	84.	7384245.15	4753464.56
	85.	7384250.08	4753419.60
	86.	7384251.45	4753467.71
	87.	7384253.17	4753468.90
	88.	7384254.64	4753468.25
	89.	7384256.18	4753465.29
	90.	7384258.62	4753419.89
	91.	7384262.09	4753457.38
	92.	7384263.19	4753420.86
	93.	7384265.81	4753422.42
	94.	7384267.11	4753450.05
	95.	7384267.27	4753425.23
	96.	7384267.42	4753431.37
	97.	7384267.59	4753435.75
	98.	7384269.11	4753440.06
	99.	7384271.25	4753442.35

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradićati.

Namjena

Kamp

Kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.

Pod mobilnom opremom iz stava 1 ovog člana ne smatra se vikend kućica sa ili bez sopstvenog sanitarnog čvora.

Minimalni kapacitet kampa je 10 (deset) kamp mjesta.

Od ukupnog kapaciteta kampa izraženog brojem smještajnih jedinica, najmanje 70% kapaciteta mora biti obezbljedeno za privremeno parkiranje kamp prikolica, pokretnih kućica (mobilehome), šatora ili druge opreme za kampovanje u posjedu gosta. Preostalih najviše 30% smještajnih jedinica od ukupnog kapaciteta kampa može biti obezbljedeno za smještaj gostiju u montažnim jedinicama (soba, studio apartman i turistički apartman) ili postavljenoj kamp opremi (kamp prikolice, pokretne kućice (mobilehome) i šatori). Predmetni uslovi ne vaze za kamp u divljini, koji je namijenjen isključivo za kratak boravak kampera sa kamp šatorima u prirodi, izvan urbanog područja.

Maksimalna površina kampa iznosi 10.000 m², a minimalni kapacitet je deset kamp mjesta. Površina na kojoj se postavlja kamp ne može se fizički mijenjati, odnosno betonirati. Izuzetno, od stava 4 ovog člana na terenu se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm.

Kamp odmorište za mobilhome je ugostiteljski objekat isključivo namijenjen za parkiranje i boravak pokretnih kućica –mobilhome. Svaka kamp parcela za mobilhome, treba da ima dužinu najmanje 7m i širinu najmanje 4,50 m. Putevi u kamp odmorištu moraju biti prohodni i dovoljno široki za nesmetano kretanje i okretanje mobilhoma.

Kamp parcele u kamp odmorištima su ravne sa dobrom površinskom drenažom i infiltracijom, sa nosivošću podloge za vozila mobilhome sa najmanjom težinom od 3,5 t.

U slučaju da je nosivost podloge kamp parcele manja od 6,5 t, o tome na ulazu u kamp odmorište mora biti postavljena odgovarajuća signalizacija.

Kamp odmorište za mobilhome se pored kamp parcela sastoji i od:

- servisnog punkta koji čine priključak za struju, vodu za piće i priključak na javnu komunalnu mrežu i
- mjesta za odlaganje čvrstog otpada (korpe/kontejneri za čvrsti otpad).

Izuzetno od stava 6 ovog Člana, ukoliko ne postoji mogućnost obezbijeđivanja priključaka na javnu vodovodnu i komunalnu mrežu, obezbjeđuje se rezervoar sa tehničkom vodom i rezervoar za otpadne vode.

U slučaju iz stava 7 ovog Člana, priključak sa vodom se označava natpisom: „voda nije za piće“ na crnogorskom i najmanje dva strana jezika, i obezbjeđuje se alternativni izvor vode za piće.

Priključak za vodu za piće i tehničku vodu u kamp odmorištu, je promjera $\frac{3}{4}$ incha. Kamp odmorište treba da ima broj električnih priključaka na servisnim punktovima koji odgovara broju kamp parcela, sa jačinom električne struje od 12 do 16 ampera, po evropskim standardima i sa CE oznakom.

Kamp u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost treba da ispunjava i uslove u skladu sa propisima kojim se uređuje klasifikacija, minimalno-tehnički uslovi i kategorizacija kampova.

Kamp u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost treba da ispunjava i uslove u skladu sa propisima kojim se uređuje klasifikacija, minimalno-tehnički uslovi i kategorizacija kampova. (Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme "Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 i 009/24) i (Pravilnik klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova "Službeni list Crne Gore", broj 061/11).

Kod objekata predviđenim u zonama zaštite, potrebno je ugraditi bioprečišćivače i prateću infrastrukturu za nesmetano funkcionisanje otpremanja otpadnih voda i mulja. Tehnička rješenja za privremene objekte koji imaju otpadne vode, a planirani su na lokacijama na kojima nije izgrađen javni kanalizacioni sistem i u zaštićenim područjima ili u neposrednoj blizini istog su:

- bioprečišćivač (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda sa dijelom za njihovo biološko prečišćavanje) u kapacitetu koji odgovara predviđenom broju korisnika, za ugostiteljske objekte ne manje od 20 ES (TIP 1)
- vodonepropusna sabirna jama izgrađena od PP ili PE koja je 100% vodonepropusna i/ili (TIP 2)
- mobilni sanitarni blok (TIP 3)

Za navedenu lokaciju planiran kamp do 3000 m².

Bioprečišćivač

Bioprečišćivač je privremeni objekat koji služi za tretman otpadnih voda i koji može biti izведен kao tipski uređaj ili kao biljni sistem. Bioprečišćivač koji se sastoji od tipskog uređaja postavlja se ukopavanjem u tlo. Bioprečišćivač koji se izvodi kao biljni sistem sastoji se od vodonepropusnih folija postavljenih u ravni terena ili ukopanih u tlo, ispunjenih suspstratom u kojima se sade močvarne biljke.

Pokretna toaletna kabina i mobilni sanitarni blok

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat napravljen od PVC materijala koji predstavlja samostalnu sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanizacionu mrežu i koji se postavlja na javnu površinu ili u okviru zaštićenog područja, za potrebe posjetilaca.

Pokretna toaletna kabina se postavlja za potrebe gradilišta, privremenih kampova, kulturno-umjetničkih manifestacija, skupova, koncerata.

Mobilni sanitarni blok je toalet napravljen sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka sanitarni blok se snabdijeva tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Mobilni sanitarni blok je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u djelovima.

Mobilni sanitarni blok izrađuje se od trajnog materijala - plastike, plastificiranih aluminijumskih profila, drveta.

Mobilni sanitarni blok svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.


Bruto površina pokretnog toaleta je do 3 m², a površina mobilnog sanitarnog bloka do 24 m².

Za navedenu lokaciju planirati dva mobilna sanitarna bloka.

Tank za vodu

Tank za vodu je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji služi za snabdijevanje vodom.

Tank za vodu izведен je od plastičnih materijala i postavlja se na postojeću podlogu ili ukopavanjem u tlo.

Lokacija 2 – opšte informacije		JPNPCG
Osnovne informacije		
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo	
Katastarske parcela/parcele	KP 8, 9,10, 11, 12, 13 i 14	
Zona NP i stepen zaštite	II zona po PPPN/II zona RSZ	
Dodatne informacije		
Površina lokacije	22. 224 m ²	
Namjena	<p><i>Privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge:</i></p> <p>2.1 naplatna kućica sa rampom do 30m²</p> <p>2.4 - 2.9 štandovi</p> <p><i>Privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu:</i></p> <p>2.2 privremeno parkiralište</p> <p><i>Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem:</i></p> <p>2.3 kapija u zaštićenom području</p>	
Napomena	Objekat 2.1 već postoji na lokaciji	
Orto - foto snimak lokacije		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Legenda <ul style="list-style-type: none"> ■ Granica lokacije sa prelomnim tačkama ■ Privremeni objekti ■ 2.1 Naplatna kućica sa rampom ■ 2.2 Privremeno parkiralište ■ 2.3 Kapija u zaštićenom području ■ 2.4 - 2.9 Štand </div>		

Prelomne tačke lokacije br. 2 sa koordinatama			
br.tačke/koordinate	X	Y	
1	6629195.186	4753663.713	
2	6629186.486	4753664.954	
3	6629170.544	4753675.362	
4	6629171.91	4753679.724	
5	6629190.827	4753701.763	
6	6629191.092	4753713.691	
7	6629195.108	4753721.459	
8	6629197.483	4753730.34	
9	6629201.83	4753742.273	
10	6629204.216	4753747.491	
11	6629206.031	4753754.391	
12	6629207.19	4753760.326	
13	6629207.395	4753766.918	
14	6629207.146	4753769.431	
15	6629206.401	4753773.757	
16	6629203.856	4753780.591	
17	6629199.72	4753789.349	
18	6629208.96	4753795.723	
19	6629227.594	4753808.856	
20	6629250.098	4753832.465	
21	6629262.997	4753849.566	
22	6629270.683	4753855.704	
23	6629279.781	4753865.465	
24	6629285.68	4753871.79	
25	6629290.148	4753875.011	
26	6629293.559	4753875.893	
27	6629295.415	4753873.798	
28	6629295.296	4753869.841	
29	6629290.892	4753856.945	
30	6629286.524	4753846.723	
31	6629282.826	4753835.643	
32	6629281.203	4753827.3	
33	6629280.838	4753819.562	
34	6629282.954	4753810.461	
35	6629281.646	4753792.712	
36	6629281.491	4753784.721	
37	6629276.109	4753770.64	
38	6629262.207	4753741.815	
39	6629271.216	4753738.716	
40	6629266.379	4753722.368	
41	6629260.06	4753722.615	
42	6629251.214	4753719.268	
43	6629250.153	4753717.299	
44	6629249.012	4753714.506	
45	6629247.391	4753711.406	
46	6629241.425	4753697.994	
47	6629235.513	4753685.335	

	48	6629260.476	4753683.877	
	49	6629270.133	4753644.925	
	50	6629272.844	4753621.265	
	51	6629252.427	4753612.589	
	52	6629244.936	4753591.718	
	53	6629240.299	4753581.465	
	54	6629234.997	4753565.986	
	55	6629227.877	4753557.997	
	56	6629221.076	4753550.869	
	57	6629214.054	4753540.132	
	58	6629205.969	4753530.037	
	59	6629198.261	4753522.827	
	60	6629190.038	4753516.86	
	61	6629180.031	4753507.897	
	62	6629163.241	4753495.78	
	63	6629152.854	4753484.012	
	64	6629143.822	4753477.436	
	65	6629140.56	4753477.139	
	66	6629145.488	4753493.556	
	67	6629145.911	4753494.882	
	68	6629152.65	4753515.236	
	69	6629154.598	4753521.5	
	70	6629158.926	4753536.234	
	71	6629159.494	4753537.695	
	72	6629166.52	4753555.358	
	73	6629170.512	4753567.978	
	74	6629173.346	4753579.147	
	75	6629175.545	4753587.061	
	76	6629182.645	4753608.258	
	77	6629186.224	4753617.872	
	78	6629188.754	4753622.696	
	79	6629189.75	4753624.222	
	80	6629188.725	4753626.607	
	81	6629191.803	4753638.785	
	82	6629194.448	4753654.66	
	83	6629195.186	4753663.713	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno - demontažnog karaktera**, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradijavati.

Namjena

Naplatna kućica sa rampom

Naplatna kućica sa rampom je montažno-demontažni objekat namijenjen trgovini i drugim uslugama, izrađen od lakih materijala i proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovoj podlozi (kamene ploče, drvo).

Naplatna kućica sa rampom se planira za potrebe regulacije i kontrole kako za potrebe nacionalnih parkova, tako i za potrebe prevoza (drumskog, vodenog) na javnim površinama.

Bruto površina naplatne kućice sa rampom može biti od 10 m² do 30 m².

Naplatna kućica sa rampom se izrađuje od drveta.

Naplatna kućica sa rampom svojim izgledom, oblikovanjem i bojom treba da bude usklađena sa prostorom na kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova naplatne kućice sa rampom može biti od termopan stakla, fasadnih laminata u dezenu drveta ili kamena kao i ispuna sa kamenim, odnosno drvenim oblogama.

Na prednjoj strani naplatne kućice sa rampom, može se iznad prodajnog pulta postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5m od ivice kioska i minimalne visine 2,3m od kote trotoara.

Sastavni dio naplatne kućice sa rampom je i podizna rampa namijenjena za kontrolu ulaska, odnosno izlaska sa parkirališta ili drugog prostora.

Za navedenu lokaciju planirati bruto površinu montažno-demontažnog privremenog objekta do 30m², spratnosti (P - prizemlje).

Štand

Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu (kamene ploče ili daske na metalnoj podkonstrukciji) i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

Maksimalna površina štanda može biti do 4 m².

Svi štandovi moraju biti unificirani. Oblikovnost i materijalizaciju štandova raditi po uglednom primjeru.

Na štandu se vrši isključivo prodaja proizvoda domaće radinosti.

Za navedenu lokaciju planirati šest štandova.



Ugledni primjer štanda_ <https://www.miroarchitetti.com/>

Privremeno parkiralište

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila. Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina. Maksimalna površina privremenog parkirališta iznosi 5.000 m² s tim da se na svakih 1.000 m² privremenog parkinga obezbijedi najmanje 100 m² ozelenjenih površina. Na privremenom parkiralištu obezbijeđeni su uslovi za nesmetano parkiranje vozila. U sklopu privremenog parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15cm. Privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano. U okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijema kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4m², kao i ulazna i izlazna rampa.

Na lokaciji predvidjeti privremeno parkiralište do 5000m².

Kapija u zaštićenom području

Kapija u zaštićenom području je privremena struktura koja označava ulaz/izlaz iz zaštićenih zona. Kapija u zaštićenom području izrađuje se od prirodnih materijala otpornih na atmosferske i seizmičke uticaje i može natkrivati saobraćajne površine, bez ometanja saobraćaja. Kapija u zaštićenom području na svom istaknutom, najvišem dijelu može imati površinski ili prostorno ispisan reklamni naziv zaštićene zone.

Lokacija 3 – opšte informacije		JPNPCG																														
Osnovne informacije																																
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo																															
Katastarske parcela/parcele	KP 753/1 (JPNPCG)																															
Zona NP i stepen zaštite	I i III zona po PPPN/ II zona po SRZ																															
Dodatne informacije																																
Površina lokacije	1262 m ²																															
Namjena	<i>Privremeni objekti za pomorski i vodenih saobraćaj:</i> Ponton																															
Napomena	Objekat postoji na lokaciji																															
Orto - foto snimak lokacije																																
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekti 3 Ponton 																																
Prelomne tačke lokacije br. 3 sa koordinatama																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>br.tačke/koordinate</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>7385778.33</td> <td>4751607.26</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>7385732.12</td> <td>4751629.40</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>7385736.00</td> <td>4751636.13</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>7385741.66</td> <td>4751642.25</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>7385745.61</td> <td>4751638.39</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>7385748.70</td> <td>4751640.85</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>7385744.16</td> <td>4751644.33</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>7385759.40</td> <td>4751650.66</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>7385786.46</td> <td>4751630.89</td> </tr> </tbody> </table>			br.tačke/koordinate	X	Y	1.	7385778.33	4751607.26	2.	7385732.12	4751629.40	3.	7385736.00	4751636.13	4.	7385741.66	4751642.25	5.	7385745.61	4751638.39	6.	7385748.70	4751640.85	7.	7385744.16	4751644.33	8.	7385759.40	4751650.66	9.	7385786.46	4751630.89
br.tačke/koordinate	X	Y																														
1.	7385778.33	4751607.26																														
2.	7385732.12	4751629.40																														
3.	7385736.00	4751636.13																														
4.	7385741.66	4751642.25																														
5.	7385745.61	4751638.39																														
6.	7385748.70	4751640.85																														
7.	7385744.16	4751644.33																														
8.	7385759.40	4751650.66																														
9.	7385786.46	4751630.89																														
Smjernice za lokaciju																																
<ul style="list-style-type: none"> - Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo pokretni ili montažno – demontažnog karaktera, što obezbijeduje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata; 																																

- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

Namjena

Ponton

Ponton je plutajući privremeni objekat za namjenu veza plovila, kretanje osoba, prevoza stvari ako se nalaze u sklopu luka ili privezišta, odnosno za sunčanje ako se nalaze u sklopu kupališta.

Ponton može biti opremljen elementima za vezivanje plovila, a izuzetno i elementima za odlaganje manjih plovila (kanua, kajaka).

Konstrukcija pontona može biti od pocinkovanih čeličnih profila, od plovaka napravljenih od polietilena visoke gustine, betona ispunjehih hidrofobnom masom ili od drveta, a gazne površine od drveta, kompozitnog drveta, polietilena ili drugih materijala adekvatno namjeni.

Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

Za navedenu lokaciju planiran ponton do 100 m².

Lokacija 4 - opšte informacije		JPNPCG
Osnovne informacije		
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo	
Katastarske parcela/parcele	dio KP 951	
Zona NP i stepen zaštite	I zona po PPPN i RSZ	
Dodatne informacije		
Površina lokacije	1059 m ²	
Namjena	<i>Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem:</i> Kula osmatračnica	
Napomena	Objekat postoji na lokaciji	
Orto - foto snimak lokacije		
 <div style="position: absolute; top: 420px; left: 460px; width: 200px; background-color: white; padding: 5px;"> □ Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekti ■ 4 Kula osmatračnica </div>		
Prelomne tačke lokacije br. 4 sa koordinatama		
br.tačke/koordinate	x	y
	7386861.15	4751331.20
	7386890.18	4751382.56
	7386893.36	4751376.59
	7386901.04	4751367.38
	7386901.43	4751363.58
	7386899.50	4751359.17

	7.	7386892.05	4751356.69	
	8.	7386888.50	4751353.83	
	9.	7386886.48	4751347.01	
	10.	7386886.79	4751336.48	
	11.	7386891.23	4751324.32	
	12.	7386880.78	4751320.53	
	13.	7386876.44	4751323.01	
	14.	7386871.87	4751322.94	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbijeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradići.


Namjena**Kula osmatračnica**

Kula osmatračnica je prostor namijenjen za posmatranje ptica u okviru zaštićenog područja. Površina kule osmatračnice je, u osnovi, do 4m².

Kula osmatračnica izrađuje se od trajnog materijala: drvene konstrukcije odnosno čelične konstrukcije obložene drvetom.

U kuli osmatračnici prostor za posmatranje je visoko pozicioniran u odnosu na podlogu.

Kula osmatračnica svojom visinom, izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađena sa prostorom u kojem se postavlja.

Lokacija 5 – opšte informacije		JPNPCG		
Osnovne informacije				
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo			
Katastarske parcela/parcele	dio KP 773/1			
Zona NP i stepen zaštite	III zona po PPPN/ I II zona po RSZ			
Dodatne informacije				
Površina lokacije	32789,067 m ²			
Namjena	<p><i>Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem:</i></p> <p>5.1 Objekat za nadzornike zaštićenog područja</p> <p>Privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge:</p> <p>5.2 objekat za trgovinu i usluge</p> <p>Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju:</p> <p>5.4 Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca</p> <p><i>Privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu:</i></p> <p>5.3 mobilni sanitarni blok</p>			
Napomena	Objekti postoje na lokaciji			
Orto - foto snimak lokacije				
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekti 5.1 Objekat za nadzornike zaštićenog područja 5.2 Objekat za trgovinu i usluge 5.3 mobilni sanitarni blok 5.4 Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca 				
Prelomne tačke lokacije br. 5 sa koordinatama				
	br.tačke/koordinate	X	Y	
	1.	6630557.921	4752159.733	

	2.	6630782.471	4752167.411	
	3.	6630806.472	4752085.35	
	4.	6630795.372	4752084.564	
	5.	6630779.594	4752078.037	
	6.	6630769.829	4752043.206	
	7.	6630729.983	4752013.435	
	8.	6630704.854	4752003.255	
	9.	6630702.586	4751987.281	
	10.	6630685.215	4751967.898	
	11.	6630686.814	4751950.834	
	12.	6630720.783	4751969.757	
	13.	6630730.564	4751945.655	
	14.	6630725.106	4751944.504	
	15.	6630710.1	4751937.635	
	16.	6630706.435	4751940.236	
	17.	6630703.854	4751938.242	
	18.	6630707.676	4751935.467	
	19.	6630702.237	4751929.149	
	20.	6630698.599	4751922.284	
	21.	6630685.693	4751947.742	
	22.	6630680.349	4751955.046	
	23.	6630673.562	4751952.042	
	24.	6630649.731	4751948.791	
	25.	6630634.58	4751943.767	
	26.	6630625.889	4751945.869	
	27.	6630624.971	4751951.786	
	28.	6630632.616	4751951.995	
	29.	6630632.604	4751956.03	
	30.	6630623.755	4751957.161	
	31.	6630623.418	4751976.432	
	32.	6630627.082	4752018.211	
	33.	6630622.372	4752048.154	
	34.	6630601.58	4752083.147	
	35.	6630602.253	4752104.966	
	36.	6630591.055	4752124.06	
	37.	6630574.125	4752132.442	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbijeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradići.

Namjena

Objekat za nadzornike zaštićenog područja

Objekat za nadzornike zaštićenog područja je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat namjenjen za potrebe smještaja službe zaštite zaštićenog područja i neophodne opreme. Bruto površina objekta iz stava 1 ovog člana je do 100 m².

U okviru objekta iz stava 1 ovog člana, može se predvidjeti prostor za posjetioce namijenjen za promociju zaštićenog područja.

Za navedenu lokaciju planirati objekat do 100 m².

Objekat za trgovinu i usluge

Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namjenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga. Objekat za trgovinu i usluge površine do 150 m² može biti montažno-demontažni, a preko 150 m² površine može biti i nepokretni.

Objekat za trgovinu i usluge površine do 150 m² je od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Struktura fasada i zidova naplatne kućice sa rampom može biti od termopan stakla, fasadnih laminata u dezenu drveta ili kamena kao i ispuna sa kamenim, odnosno drvenim oblogama.

Za navedenu lokaciju planirati objekat za trgovinu i usluge do 60 m².

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu. Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m².

Za navedenu lokaciju planirati dvije nadstrešnice za odmor i rekreaciju posjetilaca.

Mobilni sanitarni blok

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Mobilni sanitarni blok priključuje se na kanalizacioni sistem ili septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara. Bruto površina mobilnog sanitarnog bloka ne može prelaziti 24 m².

Na lokaciji predvidjeti mobilni sanitarni blok do 24m².

Tehnička rješenja za privremene objekte koji imaju otpadne vode, a planirani su na lokacijama na kojima nije izgrađen javni kanalizacioni sistem i u zaštićenim područjima ili u neposrednoj blizini istog su:

- bioprečišćivač (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda sa dijelom za njihovo biološko prečišćavanje) u kapacitetu koji odgovara predviđenom broju korisnika, za ugostiteljske objekte ne manje od 20 ES (TIP 1)
- vodonepropusna sabirna jama izgrađena od PP ili PE koja je 100% vodonepropusna i/ili (TIP 2)
- mobilni sanitarni blok (TIP 3)

Isti predstavljaju sastavni dio lokacije privremenog objekta, koji nije neophodno planirati kao posebni privredni objekat.

U bilo kom od navedenih tehničkih rješenja, vlasnik/korisnik tog objekta mora da ima zaključen ugovor sa JKP ili drugom firmom ovlašćenom za održavanje i vršenje usluge pražnjenja, odvoza i bezbjednog odlaganja sakupljenih otpadnih voda iz vodonepropusne sabirne jame, bioprečišćivača odnosno mobilnog sanitarnog bloka.

Lokacija 6 – opšte informacije		JPNPCG		
Osnovne informacije				
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo			
Katastarske parcela/parcele	dio KP 956/1 i KP 956/2			
Zona NP i stepen zaštite	III zona po PPPN/ II II po RSZ			
Dodatne informacije				
Površina lokacije	11854 m ²			
Namjena	<p><i>Privremeni objekti namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo:</i> 6.1 vikend kućice x12 <i>Privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu:</i> 6.2 mobilni sanitarni blok</p>			
Napomena	Objekti postoje na lokaciji			
Orto - foto snimak lokacije				
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Legenda <ul style="list-style-type: none"> ■ Granica lokacije sa prelomnim tačkama ■ Privremeni objekti ■ 6.1 Vikend kućica ■ 6.2 Mobilni sanitarni blok </div>				
Prelomne tačke lokacije br. 6 sa koordinatama				
br.tačke/koordinate		X	Y	
1.		7385767.45	4751714.14	
2.		7385783.55	4751688.32	
3.		7385794.74	4751734.78	
4.		7385805.94	4751690.34	
5.		7385807.28	4751742.15	

	6.	7385813.58	4751744.94	
	7.	7385822.28	4751748.79	
	8.	7385829.42	4751689.54	
	9.	7385835.20	4751751.12	
	10.	7385852.63	4751686.20	
	11.	7385890.07	4751681.23	
	12.	7385901.11	4751678.79	
	13.	7385902.14	4751677.66	
	14.	7385902.49	4751750.94	
	15.	7385903.13	4751684.46	
	16.	7385914.86	4751692.41	
	17.	7385958.04	4751678.17	
	18.	7385983.48	4751743.99	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradićati.

Namjena**Vikend kućica**

Vikend kućica je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat koji služi za turistički smještaj u prirodi kao kuća za iznajmljivanje.

Vikend kućica je drvena kuća (planinska brvnara, koliba ili sojenica) koja se može postaviti na postojećoj podlozi odnosno na drvenim stubovima ili u slučaju da se postavlja na vodenoj površini, na drvenim šipovima.

Vikend kućica se svojim izgledom i materijalizacijom uklapa u prirodni ambijent u kojem se postavlja.

Vikend kućica može imati spratnost od najviše dvije etaže, kao i terasu odnosno drvenu platformu, a vikend kućica u nacionalnom parku može imati bruto površinu do 45 m² i drvenu platformu do 10 m².

Maksimalna visina šljemena vikend kućice ne može biti preko 3m ako se radi o prizemnom objektu, odnosno više od 6m ako se radi o objektu sa dvije etaže.

Vikend kućica ima ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeden mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem u kontaktnoj zoni.

Vikend kućica priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Napomena: 12 vikend kućica postoji na lokaciji i jedina intervencija koja je moguća jeste adaptacija u postojećim gabaritima.

Mobilni sanitarni blok

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u djelovima.

Mobilni sanitarni blok priključuje se na kanalizacioni sistem ili septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Bruto površina mobilnog sanitarnog bloka ne može prelaziti 24 m².


Na lokaciji predvidjeti mobilni sanitarni blok do 24m².

Tehnička rješenja za privremene objekte koji imaju otpadne vode, a planirani su na lokacijama na kojima nije izgrađen javni kanalizacioni sistem i u zaštićenim područjima ili u neposrednoj blizini istog su:

- bioprečišćivač (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda sa dijelom za njihovo biološko prečišćavanje) u kapacitetu koji odgovara predviđenom broju korisnika, za ugostiteljske objekte ne manje od 20 ES (TIP 1)
- vodonepropusna sabirna jama izgrađena od PP ili PE koja je 100% vodonepropusna i/ili (TIP 2)
- mobilni sanitarni blok (TIP 3)

Isti predstavljaju sastavni dio lokacije privremenog objekta, koji nije neophodno planirati kao posebni privremeni objekat.

U bilo kom od navedenih tehničkih rješenja, vlasnik/korisnik tog objekta mora da ima zaključen ugovor sa JKP ili drugom firmom ovlašćenom za održavanje i vršenje usluge pražnjenja, odvoza i bezbjednog odlaganja sakupljenih otpadnih voda iz vodonepropusne sabirne jame, bioprečišćivača odnosno mobilnog sanitarnog bloka.

Lokacija 7 – opšte informacije	
Osnovne informacije	
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo
Katastarske parcela/parcele	dio KP 956/1
Zona NP i stepen zaštite	III zona po PPPN/ II zona po RSZ
Dodatne informacije	
Površina lokacije	1065 m ²
Namjena	<i>Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju:</i> Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca
Napomena	Objekat postoji na lokaciji
Orto - foto snimak lokacije	
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Granica lokacije sa prelomnim tačkama ■ Privremeni objekti ■ 7 Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca 	

Preломne tačke lokacije br. 7 sa koordinatama			
br.tačke/koordinate	X	Y	
1.	7385783.55	4751688.32	
2.	7385747.72	4751676.52	
3.	7385721.76	4751662.38	
4.	7385722.34	4751665.62	
5.	7385726.77	4751673.48	

	6.	7385739.17	4751687.36	
	7.	7385767.45	4751714.14	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno - demontažnog karaktera**, što obezbeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradićati.

Namjena

Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca

Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreatije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu. Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m².

Za navedenu lokaciju planirati dvije nadstrešnice za odmor i rekreatiju posjetilaca.

Lokacija 8 – opšte informacije		JPNPCG	
Osnovne informacije			
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo		
Katastarske parcela/parcele	dio KP 954		
Zona NP i stepen zaštite	III zona po PPPN/ II zona po RSZ		
Dodatne informacije			
Površina lokacije	2138m ²		
Namjena	<i>Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju:</i> Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca		
Napomena	Objekat postoji na lokaciji		
Orto - foto snimak lokacije			
<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekti 8 Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca 			
releomne tačke lokacije br. 8 sa koordinatama			
br.tačke/koordinate	X	Y	
	1.	7385942.91	4751619.81
	2.	7385924.34	4751624.30
	3.	7385906.48	4751630.91
	4.	7385893.36	4751638.82
	5.	7385886.14	4751646.27
	6.	7385882.24	4751654.78
	7.	7385876.56	4751660.92
	8.	7385890.07	4751677.76

	9.	7385905.50	4751674.01	
	10.	7385907.63	4751671.63	
	11.	7385916.07	4751664.95	
	12.	7385945.78	4751641.41	

Smjernice za lokaciju


- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbijeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradićati.

Namjena**Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca**

Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreatije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu. Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m².

Za navedenu lokaciju planirati dvije nadstrešnice za odmor i rekreatiju posjetilaca.

Lokacija 10 – opšte informacije		JPNPCG
Osnovne informacije		
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo	
Katastarske parcela/parcele	dio KP 753/1 i KP 753/3	
Zona NP i stepen zaštite	III zona po PPPN/ II zona po RSZ	
Dodatne informacije		
Površina lokacije	1961,37 m ²	
Namjena	<i>Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju: Dječje igralište do 500m²</i>	
Napomena	Objekat postoji na lokaciji	
Orto - foto snimak lokacije		
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Granica lokacije sa prelomnim tačkama ■ Privremeni objekti ■ dječje igralište 		
Prelomne tačke lokacije br. 10 sa koordinatama		
br.tačke/koordinate	X	Y
1.	6630616.399	4751939.149
2.	6630622.509	4751939.344
3.	6630636.289	4751939.335
4.	6630650.96	4751941.83
5.	6630673.489	4751945.095

6.	6630685.693	4751947.742	
7.	6630698.599	4751922.284	
8.	6630710.567	4751879.313	
9.	6630660.381	4751924.618	
10.	6630637.375	4751928.655	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradići.

Namjena**Dječje igralište**

Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.

Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

Izbjegavati upotrebu jarkih boja, upotrebiti prirodne materijale ili reciklirane koji odgovaraju ambijentu.

Za navedenu lokaciju planirati dječje igralište do 500m².

KO Smrčje

državno zemljište

Lokacija 11 – opšte informacije		JPNPCG																		
Osnovne informacije																				
Katastarska opština	KO Smrčje																			
Katastarske parcela/parcele	dio KP 970 i dio 900/8																			
Zona NP i stepen zaštite	II zona po PPPN/ II zona po RSZ																			
Dodatne informacije																				
Površina lokacije	676 m ²																			
Namjena	<i>Privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge:</i> Naplatna kućica sa rampom 10m ²																			
Napomena	Objekat postoji na lokaciji																			
Orto - foto snimak lokacije																				
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Legenda <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekat 11 Naplatna kućica sa rampom </div>																				
Prelomne tačke lokacije br. 11 sa koordinatama																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">br.tačke/koordinate</th><th style="text-align: center;">X</th><th style="text-align: center;">Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td><td style="text-align: center;">7389861.179</td><td style="text-align: center;">4746405.8</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td><td style="text-align: center;">7389863.219</td><td style="text-align: center;">4746393.01</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td><td style="text-align: center;">7389869.569</td><td style="text-align: center;">4746373.94</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td><td style="text-align: center;">7389837.999</td><td style="text-align: center;">4746373.94</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td><td style="text-align: center;">7389843.559</td><td style="text-align: center;">4746398.33</td></tr> </tbody> </table>			br.tačke/koordinate	X	Y	1.	7389861.179	4746405.8	2.	7389863.219	4746393.01	3.	7389869.569	4746373.94	4.	7389837.999	4746373.94	5.	7389843.559	4746398.33
br.tačke/koordinate	X	Y																		
1.	7389861.179	4746405.8																		
2.	7389863.219	4746393.01																		
3.	7389869.569	4746373.94																		
4.	7389837.999	4746373.94																		
5.	7389843.559	4746398.33																		
Smjernice za lokaciju																				
<ul style="list-style-type: none"> - Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo pokretni ili montažno – demontažnog karaktera, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata; 																				

- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradištati.

Namjena

Naplatna kućica sa rampom

Naplatna kućica sa rampom je montažno-demontažni objekat namijenjen trgovini i drugim uslugama, izrađen od lakih materijala i proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovoj podlozi (kamene ploče, drvo).

Naplatna kućica sa rampom se planira za potrebe regulacije i kontrole kako za potrebe nacionalnih parkova, tako i za potrebe prevoza (drumskog, vodenog) na javnim površinama.

Bruto površina naplatne kućice sa rampom može biti od 10 m² do 30 m².

Naplatna kućica sa rampom se izrađuje od drveta.

Naplatna kućica sa rampom svojim izgledom, oblikovanjem i bojom treba da bude usklađena sa prostorom na kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova naplatne kućice sa rampom može biti od termopan stakla, fasadnih laminata u dezenu drveta ili kama na kao i ispuna sa kamenim, odnosno drvenim oblogama.

Na prednjoj strani naplatne kućice sa rampom, može se iznad prodajnog pulta postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5m od ivice kioska i minimalne visine 2,3m od kote trotoara.

Sastavni dio naplatne kućice sa rampom je i podizna rampa namijenjena za kontrolu ulaska, odnosno izlaska sa parkirališta ili drugog prostora.

Za navedenu lokaciju planirati bruto površinu montažno-demontažnog privremenog objekta do 10m², spratnosti (P - prizemlje).

OPŠTINA BERANE

KO Kurikuće

državno zemljište

Lokacija 12 – opšte informacije		JPNPCG	
Osnovne informacije			
Katastarska opština	KO Kurikuće		
Katastarske parcela/parcele	dio KP 2648		
Zona NP i stepen zaštite	II zona po PPPN/II zona po RSZ		
Dodatne informacije			
Površina lokacije	1801 m ²		
Namjena	<i>Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju: Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca</i>		
Napomena	Objekat postoji na lokaciji		
Orto - foto snimak lokacije			
<p>The image shows an aerial view of a green, hilly terrain. A red polygon outlines the boundary of the location. Inside the polygon, a yellow diamond marks the Nadstrešnica (12). Several contour lines are labeled with elevations: 2506, 2714, 2648, and 2506. A white legend box is overlaid on the map, containing the following information:</p> <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremeni objekat 12 Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca 			
Prelomne tačke lokacije br. 12 sa koordinatama			
br.tačke/koordinate	X	Y	
	7392119.01	4746543.15	
	7392150.04	4746505.43	
	7392180.55	4746523.70	
	7392157.34	4746562.46	
	7392141.61	4746553.28	

Smjernice za lokaciju
<ul style="list-style-type: none"> - Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo pokretni ili montažno - demontažnog karaktera, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata; - Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala). - Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm. - Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan. - Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking") - Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m; - Lokaciju je zabranjeno ogradići.
Namjena
<p>Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca</p> <p>Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreatije posjetilaca.</p> <p>Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu. Nadstrešnica za odmor i rekreatiju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m².</p> <p>Za navedenu lokaciju planirati dvije nadstrešnice za odmor i rekreatiju posjetilaca.</p>

Lokacija 13 – opšte informacije		JPNPCG	
Osnovne informacije			
Katastarska opština		KO Kurikuće	
Katastarske parcela/parcele		Dio KP 2678 i dio 2679 ili dio KP 1335/2	
Zona NP i stepen zaštite		II Zona po PPPN/ II zona po RSZ	
Dodatne informacije			
Površina lokacije		877.06 m ²	
Namjena		<i>Privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge:</i> Naplatna kućica sa rampom 10m ²	
Orto - foto snimak lokacije			
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Granica lokacije sa prelomnim tačkama ■ Privremeni objekti ■ Naplatna kućica sa rampom 			
Prelomne tačke lokacije br. 13 sa koordinatama			
br.tačke/koordinate	X	Y	
1.	6639098.384	42.89264546	
2.	6639094.187	42.89260702	
3.	6639092.775	42.89263504	
4.	6639090.542	42.8926685	
5.	6639087.633	42.89270114	

6.	6639086.726	42.89275351	
7.	6639082.376	42.89276858	
8.	6639075.679	42.89279304	
9.	6639068.544	42.89281438	
10.	6639067.667	42.89285744	
11.	6639085.489	42.8929375	
12.	6639089.593	42.89293382	
13.	6639090.109	42.89281819	
14.	6639090.708	42.89278568	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradići.

Namjena**Naplatna kućica sa rampom**

Naplatna kućica sa rampom je montažno-demontažni objekat namijenjen trgovini i drugim uslugama, izrađen od lakih materijala i proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovoj podlozi (kamene ploče, drvo).

Naplatna kućica sa rampom se planira za potrebe regulacije i kontrole kako za potrebe nacionalnih parkova, tako i za potrebe prevoza (drumskog, vodenog) na javnim površinama.

Bruto površina naplatne kućice sa rampom može biti od 10 m² do 30 m².

Naplatna kućica sa rampom se izrađuje od drveta.

Naplatna kućica sa rampom svojim izgledom, oblikovanjem i bojom treba da bude usklađena sa prostorom na kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova naplatne kućice sa rampom može biti od termopan stakla, fasadnih laminata u dezenu drveta ili kamena kao i ispuna sa kamenim, odnosno drvenim oblogama.

Na prednjoj strani naplatne kućice sa rampom, može se iznad prodajnog pulta postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5m od ivice kioska i minimalne visine 2,3m od kote trotoara.

Sastavni dio naplatne kućice sa rampom je i podizna rampa namijenjena za kontrolu ulaska, odnosno izlaska sa parkirališta ili drugog prostora.

Za navedenu lokaciju planirati bruto površinu montažno-demontažnog privremenog objekta do 10m², spratnosti (P - prizemlje).

Lokacija 14 – opšte informacije																																						
Osnovne informacije																																						
Katastarska opština	KO Rovačko Trebaljevo																																					
Katastarske parcela/parcele	Dio KP 773 i dio KP 1322/2																																					
Zona NP i stepen zaštite	III zona po PPPN/ II zona po RSZ																																					
Dodatne informacije																																						
Površina lokacije	4561,702 m ²																																					
Namjena	<p>Privremeni objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija:</p> <p>14.1 Promotivni natpis, skulptura i paviljon</p> <p>14.2 Promotivni natpis, skulptura i paviljon</p>																																					
Orto - foto snimak lokacije																																						
<div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; width: fit-content; padding: 5px; background-color: white; border: 1px solid black;"> Legenda □ Granica lokacije sa prelomnim tačkama □ Privremeni objekti □ 14.1 promotivni natpis □ 14.2 promotivni natpis </div>																																						
Prelomne tačke lokacije br. 14.1 i 14.2 sa koordinatama																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">koordinate</th><th style="text-align: center;">x</th><th style="text-align: center;">y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">6630732.656</td><td style="text-align: center;">4752015.455</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">6630687.496</td><td style="text-align: center;">4751966.804</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">6630681.501</td><td style="text-align: center;">4751953.948</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">6630676.986</td><td style="text-align: center;">4751990.916</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6630674.973</td><td style="text-align: center;">4751950.125</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">6630651.169</td><td style="text-align: center;">4751946.385</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">6630634.847</td><td style="text-align: center;">4751942.377</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">6630625.327</td><td style="text-align: center;">4751944.046</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">6630623.161</td><td style="text-align: center;">4752015.855</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">6630621.575</td><td style="text-align: center;">4751976.087</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">6630620.785</td><td style="text-align: center;">4751955.161</td></tr> </tbody> </table>	koordinate	x	y	1	6630732.656	4752015.455	2	6630687.496	4751966.804	3	6630681.501	4751953.948	4	6630676.986	4751990.916	5	6630674.973	4751950.125	6	6630651.169	4751946.385	7	6630634.847	4751942.377	8	6630625.327	4751944.046	9	6630623.161	4752015.855	10	6630621.575	4751976.087	11	6630620.785	4751955.161		
koordinate	x	y																																				
1	6630732.656	4752015.455																																				
2	6630687.496	4751966.804																																				
3	6630681.501	4751953.948																																				
4	6630676.986	4751990.916																																				
5	6630674.973	4751950.125																																				
6	6630651.169	4751946.385																																				
7	6630634.847	4751942.377																																				
8	6630625.327	4751944.046																																				
9	6630623.161	4752015.855																																				
10	6630621.575	4751976.087																																				
11	6630620.785	4751955.161																																				

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno - demontažnog karaktera**, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradići.

Namjena

Promotivni natpis, skulptura i paviljon

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namjenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka).

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon izrađuju se od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje.

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon izrađuje se isključivo od drveta, a tekstualnu označku raditi urezivanjem ili u crnoj ili bijeloj boji. Poželjno je lokaciju naznačiti QR codom.

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon postavljaju se na postojeću uređenu javnu površinu ili, izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina.

Na lokaciji predviđjeti promotivni natpis.



Ugledni primjer promotivnog natpisa

Lokacija 16 – opšte informacije		JPNPCG	
Osnovne informacije			
Katastarska opština	KO Kurikuće		
Katastarske parcela/parcele	KP 2152		
Zona NP i stepen zaštite	II zona po PPPN/ II zona po RSZ		
Dodatne informacije			
Površina lokacije	8031,929 m ²		
Namjena	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem: Foto-čeka		
Napomena	Objekat postoji na lokaciji		
Orto - foto snimak lokacije			
 <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Granica lokacije sa prelomnim tačkama Privremen objekti Foto-čeka 			
Prelomne tačke lokacije br. 16 sa koordinatama			
br.tačke/koordinate	X	Y	
1	6638163.622	42.89178607	
2	6638191.956	42.89209074	
3	6638201.682	42.89208435	
4	6638211.317	42.89214109	
5	6638218.211	42.89219303	
6	6638228.307	42.89228747	
7	6638231.683	42.89233162	
8	6638242.362	42.89241286	
9	6638252.19	42.89249167	
10	6638269.171	42.89263218	

	11	6638296.348	42.89294431	
	12	6638327.093	42.89260301	
	13	6638290.995	42.89225287	
	14	6638238.037	42.89179013	
	15	6638163.622	42.89178607	

Smjernice za lokaciju

- Privremeni objekti u svim Nacionalnim parkovima Crne Gore treba da budu isključivo **pokretni ili montažno – demontažnog karaktera**, što obezbiđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekta, lokacija treba da ima osobine izvornog ambijenta, tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata;
- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat/objekti se postavljaju na postojeću podlogu, odnosno na drvenoj platformi a koja je iznad terena maksimalno uzdignuta 10 cm.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ogradićati.

Namjena

Foto-čeka

Foto-čeka je montažno-demontažna struktura u zaštićenom području.

Sastavni dio foto-čake može biti pojilica/hranilica za životinje, kao i kamera.

Foto-čeka se radi u materijalima i prirodnim tonovima u skladu sa okolinom u kojoj se postavlja.

Površina prostora za foto-čeku zavisi od kapaciteta lokacije, vrste i brojnosti životinja za koje je namijenjena.

Za navedenu lokaciju planirati foto-čeku do 12 m².